

Approved For Release 2006/05/24 : CIA-RDP70-00211R000900280013-7

VITAL MATERIALS LOG											TOP SECRET		WEEK ENDING 22 September 1951	
ITEM	OFFICE	DESCRIPTION	ORIGINAL DOCUMENTS	FILMED DOCUMENTS	NO. OF REELS	DATE		METHOD	DOCUMENTS WITHDRAWN	REELS WITHDRAWN	REMARKS			
						RECEIVED	DEPOSITED							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ORR	Three rolls, microfilm. Labeled 1A, 2A & Supplemental" 1A&2A are working materials used in ORR project "Task Force 1" "Supplemental" reel contains retakes of unreadable parts of film 1A. Doc. Date 29/6/51			3							approx. 200 documents #70205 (on 3 reels)		
2	ONE	Doc. No. SE-10 Part II, Doc. Date 14 Sept. 1951 Copy No. 13 Number of pages 24; No. of Attach. Appendix A-E "US DEFENSIVE CAPABILITIES AGAINST A SOVIET SURPRISE ATTACK ON THE CONTINENTAL UNITED STATES BEFORE July 1952	1			20Sept.	21Sept.	Indirect				#53639 25X1		
3	ONE	DOC.No. SE-13; Doc. Date 18 Sept. 1951 Copy No. 79 no. of pages 32t No. of attach 53607-E Appendix A to Review of NSC 68 Programs: Probable Developments in the World Situation through Mid-1953	1			20Sept.	21Sept.	Indirect				#53607-F Dutinger James		
4	OIC ✓	#36103-Doc.#IAC-M-4 Doc. Date 9 Nov. 50 Copy No. 4 No. of pages 4 IAC MINUTES OF MEETING HELD IN DIRECTOR'S Room 9 Nov. 1950	1			20Sept.	21Sept.	Indirect						
5	OIC	#36104-IAC-M-5-11-Nov.50-Copy No. 4; No.p.4	1			do.	do.	do.						
6	OIC ✓	#36106-IAC-M-6-16 Nov. 50 Copy No. 4; No. p.4	1			do.	do.	do.						
7	OIC ✓	#36114 IAC-M-9-2Dec. 50; Copy No. 4 No. p. 2	1			do.	do.	do.						
8	OIC ✓	#36113 IAC-M-8-30Nov. 50. Copy No. 4 No. p. 4	1			do.	do.	do.						
9	OIC ✓	#36116 IAC-M-10 7Dec.50 Copy No. 4 No. p. 4	1			do.	do.	do.						

Approved For Release 2006/05/24 : CIA-RDP70-00211R000900280013-7

VITAL MATERIALS LOG

TOP SECRET

WEEK ENDING
22 Sept. 1951

ITEM	OFFICE	DESCRIPTION	ORIGINAL DOCUMENTS	FILMED DOCUMENTS	NO. OF REELS	DATE		METHOD	DOCUMENTS WITHDRAWN	REELS WITHDRAWN	REMARKS
						RECEIVED	DEPOSITED				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BROUGHT FORWARD									
10	OIC ✓	#36118 IAC-M- 11Dec. 50; Copy #50; No. pages 2	1			20Sept.	21Sept.	Indirect			
11	OIC ✓	#36123 IAC-M-11 21Dec.50 Copy#4 No. pages 6	1			do.	do.	do.			
12	OIC ✓	#36132 IAC-M-19 25 Jan. 51 Copy# 4 No. pages 3	1			do.	do.	do.			
13	OIC ✓	#36202 IAC-M-44 10Sept. 51 Copy # 72 No. p. 3	1			do.	do.	do.			
14	OIC ✓	#36189 IAC-D-30/1 22 Aug. 51 Copy No. 54 No. p. 6	1			do.	do.	do.			
15	OIC ✓	#36196 IAC-D-34 6 Sept. 51 Copy No. 50 No. p. 2	1			do.	do.	do.			
16	OIC ✓	#36186 IAC-D-30 13 Aug. 51 C#40 No.p. 8	1			do.	do.	do.			
17	OIC ✓	#36203 IAC-D-29/4 13 Sept. 51 C#60 No. p. 7	1			do.	do.	do.			
18	OIC ✓	#36200 IAC-D-29/3 11 Sept. 51 C#58 No. p. 7	1			do.	do.	do.			
19	OIC ✓	#36199 IAC-D-29/2 7 Sept. 51 C#40 No. p. 7	1			do.	do.	do.			
20	OIC ✓	#36195 IAC-D-29/1 5 Sept. 51 C#57 No. p. 7	1			do.	do.	do.			
21	OIC ✓	#36180 IAC-D-28/1 30 July 51 C#50 No. p. 3	1			do.	do.	do.			
22	OIC ✓	#36178 IAC-D-28 24 July 51 C#50 No. p. 3	1			do.	do.	do.			
23	OIC ✓	#36181 IAC-D-29 2 Aug. 51 C#19 No. p. 17	1			do.	do.	do.			
24	OIC ✓	#36161 IAC-D-21 9 May 51 C#50 No. p. 3	1			do.	do.	do.			
25	OIC ✓	#36150 IAC-D-17 4 April 51 C#4 No. p. 4	1			do.	do.	do.			
26	OIC ✓	#36157 IAC-D-18 25April 51 C#4; No. p.4	1			do.	do.	do.			
27	OIC ✓	#36144 IAC-D-13/1 13Mar #51 C# 50 No. p. 7	1			do.	do.	do.			
28	OIC ✓	#36131 IAC-D-10/2 20Jan. 51 C#4 No. p. 3	1			do.	do.	do.			
29	OIC ✓	#42198-A IAC-D-10/1 11Jan. 51 C#8 No. p.1(Attach.1 #42199-A Tot Pgs 4)	1			do.	do.	do.			

VITAL MATERIALS LOG

TOP SECRET

WEEK ENDING *22 - Sept 1951*
 p. 3 of 3

1	2	3	4	5	6	DATE		9	10	11	12
						7 RECEIVED	8 DEPOSITED				
30	OIC	#36124 IAC-D-6/1 27Dec. 50 C#50; N#4 BROUGHT FORWARD	28 1		3	20Sept.	21Sept	Indirect			
31	OIC	#36108 IAC -D-6 24 Nov. 50 C#50 N.p.4	1			do	do	do			
32	OIC	#36163 IAC-D-5/3 16 May 51 C#4 N. p.3	1			do	do	do			
33	OIC	36115 IAC-D-5/2 5 Dec. 50 C#48 N.p.7	1			do	do	do			
34	OIC	36112 IAC-D-5/1 29 Nov. 50 C#50; N.p. 5	1			do	do	do			
35	OIC	36107 IAC-D-5 24 Nov. 50 C#50: N.p.5	1			do	do	do			
36	OIC	#36190 IAC 33 28 Aug 51 C#40 11 p. 2	1			do	do	do			

TOP SECRET